

**MINISTARSTVO ODBRANE**

Broj: 0705-426/22-4684/13

Mjesto i datum: Podgorica, 21.10.2022. godine

D.O.O. "VUJOVIĆ VR"

Broj 1972/22

Danilovgrad, 25.10 2022 god.

**OKVIRNI SPORAZUM ZA NABAVKU  
USLUGE PREVOZA PRIPADNIKA VOJSKE CRNE GORE  
- PREVOZ IZ PODGORICE 1 -**

"MONTENEGRO EXPRESS  
TRAVEL AGENCY" DOO

Broj 099/22

Danilovgrad, 25.10 2022 god.

Zaključen u ograničenom postupku javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti za nabavku usluge prevoza pripadnika Vojske Crne Gore – Prevoz iz Podgorice 1, po Pozivu za nadmetanje, broj 0705-426/22-4684/3 od 21.06.2022. godine i Pozivu kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponude, broj 0705-426/22-4684/5 od 12.07.2022. godine, koji postupak je objavljen na ESJN-u 21.06.2022. godine, šifra postupka 21224, između:

**MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE**

sjedište: Podgorica  
adresa: Ul. Jovana Tomaševića br. 29  
PIB: 02011298  
telefon: +382 20 483 270  
koga zastupa **mr Raško Konjević, ministar** (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**"NIKŠIĆ PREVOZ A&G" D.O.O.**

sjedište: Nikšić  
adresa: Humci bb  
PIB: 02280744  
žiro-račun: 540-10863-51  
naziv banke: Erste banka AD Podgorica  
telefon: +382 67 245 286  
e-mail: [niksicpr.ag@gmail.com](mailto:niksicpr.ag@gmail.com)  
koga zastupa **Senka Kovačević, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Potpisnik Okvirnog sporazuma**)

**"VUJOVIĆ VR" D.O.O.**

sjedište: Danilovgrad  
adresa: Pažići bb  
PIB: 02371839  
žiro-račun: 530-10393-68  
naziv banke: NLB banka AD Podgorica  
telefon: +382 69 019 992  
e-mail: [danlu@t-com.me](mailto:danlu@t-com.me)  
koga zastupa **Ratko Vujović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Potpisnik Okvirnog sporazuma**)

  
S.L.P.  
Najla Frejćević

**"MONTENEGRO EXPRESS TRAVEL AGENCY" D.O.O.**

sjedište: Danilovgrad  
adresa: Pažići bb  
PIB: 02823829  
žiro-račun: 530-27744-07  
naziv banke: NLB banka AD Podgorica  
telefon: +382 67 601 811  
e-mail: [info@vujovicvr.com](mailto:info@vujovicvr.com)  
koga zastupa **Vlatko Vujović, izvršni direktor** (u daljem tekstu: **Potpisnik Okvirnog sporazuma**)

**UVODNE ODREDBE**

**Član 1**

Naručilac je, u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) i Uredbe o listi vojne opreme i proizvoda, postupku i načinu sprovođenja javnih nabavki u oblasti odbrane i bezbjednosti („Sl. list Crne Gore“, br. 76/20), sproveo ograničeni postupak javne nabavke u oblasti odbrane i bezbjednosti za nabavku usluge prevoza pripadnika Vojske Crne Gore – Prevoz iz Podgorice 1, po Pozivu za nadmetanje, broj 0705-426/22-4684/3 od 21.06.2022. godine i Pozivu kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponude, broj 0705-426/22-4684/5 od 12.07.2022. godine, koji postupak je objavljen na ESJN-u 21.06.2022. godine, šifra postupka 21224, sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma na period od četiri godine sa 5 najbolje rangiranih ponuđača, odnosno sa manjim brojem ili sa jednim ponuđačem, ako ne dobije unaprijed određeni broj ponuda koje ispunjavaju uslove za dodjelu okvirnog sporazuma.

Naručilac je Odlukom o izboru najpovoljnije ponude, broj 0705-426/22-4684/11 od 16.08.2022. godine, u predmetnom postupku javne nabavke, kao najpovoljniju izabrao ponudu ponuđača "Nikšić prevoz A&G" d.o.o. Nikšić, koja je podnijeta putem ESJN-a dana 28.07.2022. godine u 9.54 časova, šifra ponude 27647, dok je kao ispravna i drugorangirana ocijenjena i vrednovana ponuda ponuđača "Vujović VR" d.o.o. Danilovgrad, koja je podnijeta putem ESJN-a dana 28.07.2022. godine u 9.54 časova, šifra ponude 28272, a kao ispravna i trećerangirana ocijenjena je i vrednovana ponuda ponuđača "Montenegro Express Travel Agency" d.o.o. Danilovgrad, koja je podnijeta putem ESJN-a dana 28.07.2022. godine u 8.50 časova, šifra ponude 28273, u skladu sa kojim ponudama, kao i podnijetim prijavama navedenih privrednih subjekta, se zaključuje ovaj okvirni sporazum.

**PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA**

**Član 2**


Predmet Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci usluge prevoza pripadnika Vojske Crne Gore – Prevoz iz Podgorice 1 (u daljem tekstu: ugovor o javnoj nabavci), između Potpisnika Okvirnog sporazuma i Naručioca.

Ovaj okvirni sporazum ne obavezuje na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci.

**VRIJEDNOST I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA**

**Član 3**

Ukupna vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi **634.100,00 € bez uračunatog PDV-a**, dok vrijednost PDV-a iznosi 44.387,00 €.



Naja Pejković

#### **Član 4**

Okvirni sporazum zaključuje se na period od 4 godine od dana potpisivanja istog od strane ovlašćenih lica Naručioca i Potpisnika Okvirnog sporazuma.

Ovaj okvirni sporazum prestaje da važi istekom perioda na koji je zaključen, odnosno ranije ukoliko bude raskinut ili se utroše finansijska sredstva iz člana 3 Okvirnog sporazuma.

#### **PREDMET NABAVKE**

#### **Član 5**

Predmet javne nabavke je usluga prevoza pripadnika Vojske Crne Gore – Prevoz iz Podgorice 1, po svakom konkretno dostavljenom pozivu Naručioca Potpisnicima Okvirnog sporazuma, za vrijeme trajanja istog.

#### **ZAKLJUČIVANJE POJEDINAČNIH UGOVORA NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA**

#### **Član 6**

Pojedinačni ugovori tokom trajanja Okvirnog sporazuma biće zaključivani u svemu u odnosu na dostavljeni poziv iz člana 5 ovog sporazuma Potpisnicima Okvirnog sporazuma, u kojem pozivu će biti definisani svi uslovi za učešće u postupku javne nabavke, zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke, koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora, procijenjena vrijednost i tehnička specifikacija predmeta nabavke.

#### **Član 7**

Nakon prijema i otvaranja ponuda, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršiće pregled i ocjenu istih, te nakon završenog postupka pregleda i ocjene, Komisija će izvršiti vrednovanje ispravnih ponuda, primjenom metodologije utvrđene u pozivu iz člana 5 ovog sporazuma, koja metodologija će biti u svemu u odnosu na Poziv kvalifikovanim kandidatima za dostavljanje ponude, broj 0705-426/22-4684/5 od 12.07.2022. godine.


Po završenom vrednovanju ponuda, odnosno po izvršnosti Odluke o izboru najpovoljnije ponude, Naručilac će najpovoljnijem ponuđaču u predmetnom postupku dostaviti ugovor radi potpisivanja, a najpovoljniji ponuđač je dužan potpisati ugovor i vratiti ga Naručiocu u roku ne dužem od 15 dana od dana dostavljanja istog.

#### **Član 8**

Ugovore o javnoj nabavci, na osnovu Okvirnog sporazuma, Naručilac će zaključivati u pisanom obliku, u skladu sa svojim potrebama i odobrenim finansijskim sredstvima za svaku konkretnu javnu nabavku, vodeći računa o vrijednosti Okvirnog sporazuma iz člana 3 istog.

#### **Član 9**

Provjeru ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, uslova za obavljanje djelatnosti, kao i uslova stručne i tehničke sposobnosti Potpisnika Okvirnog sporazuma, Naručilac će vršiti kontinuirano tokom trajanja Okvirnog sporazuma (prilikom vrednovanja ponuda) i to na osnovu evidencije koju vode nadležni organi u skladu sa zakonom, odnosno da zatraži od nadležnih organa izdavanje dokaza ili da zahtijeva od Potpisnika Okvirnog sporazuma da u ostavljenom roku dostave originale ili ovjerene kopije traženih dokaza.



Naja Felković

## **ROK, MJESTO, NAČIN I DINAMIKA IZVRŠENJA USLUGE ZA VRIJEME TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA**

### **Član 10**

Rok izvršenja usluge za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma biće sukcesivno, svakog radnog dana, u periodu od 365 dana od dana zaključivanja/primjene ugovora, odnosno do utroška ugovorenih finansijskih sredstava, ukoliko ta okolnost nastupi ranije.

Mjesto izvršenja usluge za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma biće na teritoriji Crne Gore, po prevoznim relacijama iz tehničke specifikacije, u skladu sa evidencionim kartonima linija, koje će Naručilac dostaviti Potpisniku Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključivanja ugovora.

Evidencioni kartoni linija sadržaće konkretno određene trase svake linije na relacijama koje čine stavke predmeta nabavke, sa podacima o stajalištima, početnoj i krajnjoj destinaciji, tačnom vremenu polaska i povratka, kao i podatke o licima ovlašćenim za praćenje realizacije ugovora zaključenog na osnovu ovog okvirnog sporazuma.

Naručilac u toku realizacije ugovora zaključenog na osnovu ovog okvirnog sporazuma zadržava pravo na korekciju evidencionih kartona u zavisnosti od organizacionih potreba i promjena, o čemu će Potpisnik Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, biti blagovremeno obaviješten.

U slučaju smanjivanja potreba usljed organizacijsko-formacijskih promjena kod Naručioca, Naručilac zadržava pravo da otkáže određenu liniju na minimalni period otkazivanja od 7 dana.

## **GARANCIJE KVALITETA ZA VRIJEME TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA**

### **Član 11**


Potpisnici Okvirnog sporazuma garantuju da će, u slučaju da njihova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, uslugu vršiti tehnički ispravnim vozilima u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima, standardima i normativima koji važe za ovu vrstu usluge, funkcionalnim, konstruisanim i podešenim tako da obezbjeđuju stepen potrebne udobnosti putnika, kao i da će vozila biti čista, uredna, opremljena sistemom za provjetravanje unutrašnjosti vozila i klima uređajima (uređaj za grijanje - hlađenje).

### **Član 12**

Potpisnici Okvirnog sporazuma se obavezuju da će, u slučaju da njihova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, prevoz pripadnika Vojske Crne Gore vršiti angažovanjem stručnih, zdravstveno sposobnih i odmornih vozača, koji ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl. list CG“, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19) i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl. list CG“, br. 71/17 i 67/19), kao i da će tokom vršenja ugovorene usluge obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju po kojoj se usluga vrši, shodno Zakonu o prevozu u drumskom saobraćaju.

### **Član 13**

Potpisnici Okvirnog sporazuma se obavezuju da će, u slučaju da njihova ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, odgovarati



Handwritten signature and initials in blue ink, including the name 'Najla Režević'.

za sigurnost putnika od početne do krajnje destinacije i biće dužni da nadoknade svu štetu koja nastane oštećenjem zdravlja, povredom ili smrću putnika, izuzev ako je šteta prouzrokovana radnjom putnika ili uzrokom koji se nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, kao i da o svom trošku obezbijede mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu ("Sl. list CG", br. 34/14 i 44/18), kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovorni su po svim osnovama i obavezni su da nadoknade svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim pružanjem usluge.

#### **NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA ZA VRIJEME TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA**

##### **Član 14**

Kontrola kvaliteta izvršenja usluge vršiće se od strane ovlašćenih lica Naručioca iz člana 10 stav 3 ovog sporazuma.

Ukoliko lica iz stava 1 ovog člana, u toku izvršenja usluge prevoza, ustanove bilo kakve nedostatke, propuste ili odstupanja u odnosu na ugovorene uslove obavljanja posla definisane ponudom i ugovorom, o tome će odmah, pisanim putem, obavijestiti Potpisnika Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, i putem zapisnika zajednički će konstatovati uzrok i obim uočenih propusta, koje je Potpisnik Okvirnog sporazuma dužan da otkloni u primjerenom roku, u skladu sa odredbama člana 687 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/08, 04/11 i 22/17).

##### **Član 15**

U slučaju kvara na vozilima ili zastoja zbog krivice Potpisnika Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, isti je dužan da u što kraćem vremenu, ne dužem od 2 časa od nastanka kvara ili zastoja, kvar otkloni ili da izvrši adekvatnu zamjenu datog vozila sa rezervnim vozilom kako bi nastavio započeti prevoz.

#### **ROK I NAČIN PLAĆANJA ZA VRIJEME TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA**

##### **Član 16**


Naručilac se obavezuje da stvorene obaveze po svakom zaključenom ugovoru na osnovu ovog okvirnog sporazuma uplaćuje sukcesivno, na mjesečnom nivou, nakon obavljene usluge prevoza za prethodni mjesec, u roku ne kraćem od 30 dana od dana prijema svake uredno ispostavljene mjesečne fakture.

Za izvršenu uslugu Potpisnik Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, biće dužan ispostaviti Naručiocu mjesečnu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica na iznos obračunat za uslugu izvršenu tokom prethodnog mjeseca, sa uračunatim iznosom PDV-a. Faktura mora sadržati i broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

#### **ROK VAŽENJA PONUDE ZA VRIJEME TRAJANJA OKVIRNOG SPORAZUMA**

##### **Član 17**

Rok važenja ponude u svakom konkretnom dostavljenom pozivu neće biti duži od 120 dana od dana otvaranja ponuda.



Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a cursive scribble, and below it are the initials 'S.L.T.' and the name 'Najla Feljuzid' written in a similar cursive style.

## **SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA**

### **Član 18**

Potpisnik Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, biće dužan da prilikom svakog potpisanog ugovora dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 425 dana od dana izdavanja iste, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza.

## **USLOVI ZA RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA**

### **Član 19**

Naručilac može raskinuti Okvirni sporazum ukoliko Potpisnik Okvirnog sporazuma, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija prilikom sprovođenja postupka javne nabavke na osnovu ovog sporazuma, odbije da potpiše ugovor, koji je sačinjen u skladu sa pozivom za dostavljanje ponude i ponudom, u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza iz ugovora zaključenog na osnovu ovog sporazuma, ako 2 puta uzastopno Potpisnici Okvirnog sporazuma ne podnesu ponudu po pozivu za dostavljanje ponude na osnovu ovog sporazuma, ukoliko prestane potreba za predmetom nabavke, kao i u slučajevima definisanim članom 150 Zakona o javnim nabavkama.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 20**

Na sva pitanja koja nisu regulisana odredbama ovog okvirnog sporazuma, a od uticaja su za sprovođenje ugovora o javnoj nabavci, primjenjivaće se odredbe propisa Crne Gore, kojima je uređena oblast javnih nabavki, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 53/09 i 36/13) i drugih pozitivnih propisa Crne Gore, koji se odnose na predmetnu oblast.

### **Član 21**

Ukoliko u toku važnosti ovog okvirnog sporazuma dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama sporazumnih strana, tada će sva prava i obaveze sporazumne strane, kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

### **Član 22**

Okvirni sporazum, tokom njegovog trajanja, može da se izmijeni u skladu sa odredbama člana 151 Zakona o javnim nabavkama.


Eventualne izmjene i dopune Okvirnog sporazuma vrijede samo ako su sastavljene u pisanom obliku.

### **Član 23**

Strane potpisnice Okvirnog sporazuma su saglasne da eventualne sporove povodom ovog okvirnog sporazuma rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

### **Član 24**

Okvirni sporazum se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja istog od strane svih sporazumnih strana, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, danom zaključivanja smatra se dan potpisivanja zadnje strane Okvirnog sporazuma.

  
Najla Feljuzić

## Član 25

Strane potpisnice Okvirnog sporazuma saglasno izjavljuju da su sporazum pročitale, razumjele i da sporazumne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

## Član 26

Ovaj okvirni sporazum je pravno valjano zaključen i važi od dana potpisivanja istog od strane dolje navedenih ovlašćenih lica strana potpisnica i sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, od kojih 3 primjerka za Naručioca i po 1 primjerak za Potpisnike Okvirnog sporazuma.

### NARUČILAC

MINISTARSTVO ODBRANE

MINISTAR  
mr Raško Konjević



### POTPISNICI OKVIRNOG SPORAZUMA

„NIKŠIĆ PREVOZ A&G“ D.O.O. NIKŠIĆ

IZVRŠNI DIREKTOR  
Senka Kovačević

Official blue circular stamp of „NIKŠIĆ PREVOZ A&G“ D.O.O. NIKŠIĆ. The stamp contains the text 'NIKŠIĆ PREVOZ A&G' and 'D.O.O. NIKŠIĆ'. A signature 'S. Senka' is written over the stamp.

04. 11. 2022. g

„VUJOVIĆ VR“ D.O.O. DANILOVGRAD

IZVRŠNI DIREKTOR  
Ratko Vujović



„MONTENEGRO EXPRESS TRAVEL  
AGENCY“ D.O.O. DANILOVGRAD

IZVRŠNI DIREKTOR  
Vlatko Vujović



Official blue circular stamp of the Ministry of Defense, Podgorica, with a signature over it.

Official blue circular stamp of the Ministry of Defense, Podgorica, with a signature over it.

Official blue circular stamp of the Ministry of Defense, Podgorica, with a signature over it.